WIKIPEDIA

Gandhari

Gāndhārī (devanagari गांधारी) var eit indoarisk språk og ein nordvestleg avart av prākrit som vart talt i Gāndhāra. Liksom andre prakritspråk, nedstammar det frå vedisk sanskrit og er nært nærskyldt med eldre indiske språk. Gāndhārī blir skrive med skriftsystemet kharoṣṭhī. Gāndhārī inneheld element frå språk som ikkje er indoeuropeiske, og frå dardiske språk og austlege iranske språk.

Kjelder

- *Denne artikkelen bygger på «Gandhari» frå Wikipedia på bokmål, den 1. januar 2015.*

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Gandhari&oldid=2791548»

Denne sida vart sist endra den 24. januar 2016 kl. 13:37.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.